



PRIMLJENO:	28.03	2019	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	28-2/19-1/4		
VEZA:			
EPA:	639 XXVI		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku Ivanu Brajoviću

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandmane na
PREDLOG ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI.

Amandman I

U članu 17 st. 5 i 6 se brišu.

Obrazloženje

U slučaju da je za postupak liječenja žene koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici potrebna bilo čija saglasnost zakonski se utvrđuje diskriminacija po osnovu pola.

Amandman II

U članu 25 stav 1 mijenja se i glasi:

„U postupku homologne oplodnje može da se koristi kontrolisana stimulacija ovulacije, u skladu sa savremenim biomedicinskim saznanjima tako da se dobiju jajne ćelije koje mogu da se oplode izvan tijela žene.“

Obrazloženje

U evropskom zakonodavstvu ne postoji zakon o MPO kojim se ograničava broj dobijenih ćelija, a ne postoji ni algoritam stimulacije publikovano naučnim časopisima koji bi spriječio da se dobije više od 12 odnosno 20 jajnih ćelija. Takođe ljekar je dužan da aspirira sve folikule u rastu kako bi se izbjegle komplikacije nakon aspiracije, suprotno od toga bi predstavljalo stručnu grešku.

Amandman III

U članu 22 stav 1 tačka 1) poslije riječi „začeto primjenom postupka MPO“ brišu se riječi: „i ko su mu biološki roditelji“.

Obrazloženje

Usklađivanje sa Amandmanom II.

Amandman IV

U članu 48 stav 1 tačka 7) poslije riječi „začeto primjenom postupka MPO“ brišu se riječi: “i ko su mu biološki roditelji”.

Obrazloženje

Usklađivanje sa Amandmanom II.

Amandman V

U članu 30 st.1 i 2 mijenjaju se i glase:

„Dijete začeto i rođeno primjeno postupka MPO doniranom polnom ćelijom ili doniranim emrionom, ako je navršilo 15 godina života i ako je sposobno za rasuđivanje, ima pravo da u medicinski opravdanom postupku traži podatke koji se odnose na davaoca polne ćelije, odnosno davalaca embriona.

Uvid u podatke o davaocu polnih ćelija odnosno davalaca embriona ne odnosi se na podatke o ličnosti davaoca već samo na podatke od medicinskog značaja, a dozvoljava se zakonskom zastupniku ili izabranom doktoru lica iz stava 1 ovog člana, uz saglasnost Komisije, zbog medicinski opravdanih razloga.“

Obrazloženje

Ovim predlogom amandmana se želi zaštititi anonimnost donatora izuzimajući samo saznavanje onih podataka koji imaju medicinski značaj. Ovakav pristup služi prvenstveno zaštititi potencijalnih donatora a time i njihove spremnosti da doniraju svoj biološki materijal. To je praksa Francuske, Grčke, Češke, Španije, Makedonije, Srbije i dr. Takođe ovaj amandman obezbjeđuje pravnu sigurnost jer na isti način definiše anonimnost donatora kao što je to propisano u Članu 31 Predloga ovog zakona.

Amandman VI

Član 38 mijenja se i glasi:

„Zdravstvene ustanove iz člana 8 ovog zakona mogu da vrše uvoz polnih ćelija ako se polne ćelije za vršenje postupka MPO ne mogu obezbijediti u Crnoj Gori, kao i uvoz zamrznutih polnih ćelija, polnih tkiva i embriona u slučaju iz člana 28 stav 2 ovog zakona.

Uvoz polnih ćelija može da se vrši iz biobanke tkiva i ćelija, ako je obezbijeđena sljedljivost i standardi kvaliteta i bezbjednosti koji su ekvivalenti sljedljivosti i standardima kvaliteta i bezbjednosti propisanim zakonom kojim je uređeno uzimanje i presađivanje ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja.

Zabranjen je izvoz polnih ćelija, polnih tkiva i embriona za vršenje postupka MPO, osim ukoliko se radi o pacijentu ili paru čije su to polne ćelije, polna tkiva ili embrion.

Saglasnost za uvoz polnih ćelija, kao i izvoz polnih ćelija, polnih tkiva i embriona za vršenje postupka MPO daje Ministarstvo, na osnovu mišljenja Komisije.

Bliže uslove, postupak i sadržinu medicinske dokumentacije za ostvarivanje prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Obrazloženje

U Crnoj Gori nedostaje altruističnih ideja donacije, te mora da postoji mogućnost da ako ne postoje donatori polnih ćelija u Crnoj Gori, pacijenti mogu dobiti adekvatne donirane ćelije iz neke od zemalja sa dobro uspostavljenim sistemom kontrole i praćenja koje su u sistemu EU i usaglašen sa Direktivom 2004/23/EZ o određivanju standarda kvaliteta i bezbjednosti za postupanje davanja, dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja i distribucije tkiva i ćelija ljudskog porijekla. U suprotnom pacijenti iz Crne Gore će i dalje odlaziti u druge zemlje radi vršenja postupka MPO što će ih dodatno opteretiti, a prije svega finansijski. Procedura uvoza polnih ćelija vodila bi se prema postupku koji podrazumijevaju odredbe zakona kojim se uređuje uzimanje i presađivanje ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja.

Takođe, pacijent je vlasnik sopstvenih ćelija i tkiva i ne smije, prema presudi suda u Strazburu, da bude spriječen da izveze svoje polne ćelije, polna tkiva i embrione ukoliko se odluči da postupak MPO vrši van Crne Gore. Zabrana izvoza sopstvenog reproduktivnog materijala zadire u korpus uživanja ljudskih prava.

Amandman VII

U Članu 14 stav 1 tačka 2) poslije riječi „o uvozu polnih ćelija,“ dodaju se riječi: „kao i polnih ćelija,“.

Obrazloženje


Usklađivanje sa Amandmanom VI.

Amandman VIII

U Članu 45 nakon riječi „distribuciju,“ dodaju se riječi: „uvoz, izvoz“.

Obrazloženje

Usklađivanje sa Amandmanom VI.

Poslanica

Nada Drobnjak